

САҢА ОЛОХ

Чурапчы уучукун хаһыага

2013 сый
Муус устар
23
Күнэ
ОПТУОРУНЬУК
№ 63
(10682)

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫҔЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Выборы — 2013

12+

Бу үүһүтүт идиэлэ сүрүн дьаһалынан муус устар 25 күнүгөр ыһыгылар "Барыттан куластааһын" буолар. Манна "Бирч ыһыгыт Россия" политическай партия кэлэр күһүт, ол эбэтэр баалаан ыһын 8 күнүгөр буолар быһбарга кэлэр кандидаттары бигэрэтэр.

Эрдэ этилэбинти курдук муус устар ый 25 күнүгөр "Бирч ыһыгыт Россия" быһбарыһынан аһамыт дьон үс хайыскан саймаларын бигэрэтэхтэрэ. Бастаһын Ил Түмэн депутаты быһбарыгар Чурапчытаагы бирч мандатка кэлэр кандидатты туруоруу буолуора. Итинэн Ил Түмэн депутатыгар быһбардааһын партиный инициатива састаабын бигэрэтин ыһыттыла. Усүһүнэ удуус Мундараһын депутаттарыгар кандидаттары куластаан чогуулаһын ыһыттыла.

Эһини болортодууттар "Барыттан куластааһынга" үс хайыскан кэлэрбит дьомсукт инициативтэ:

ОДНОМАНДАТНЫЙ



1.Тобохов Семен Владимирович, 25 марта 1965 г.р. Главный специалист научно-методического отдела, МКУ "Управление образования Чурапчинского улуса (района)".

2.Машаров Иван Константинович, 24 января 1982 г.р. Генеральный директор, ОАО "Сахатранснефтегаз".

ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК

1.Гулев Василий Васильевич, 7 августа 1968 г.р. председатель, улусного Совета депутатов МР "Чурапчинский улус (район)".	2.Дьяконов Николай Викторович, 6 января 1982 г.р. Главный специалист, отдел молодежи администрации МО "Чурапчинский улус (район)".	3.Пионов Павел Павлович, 12 марта 1953 г.р. Директор-организатор, УСК ЦСП "Триумф" в Якутске.
4.Пионов Дмитрий Николаевич, 19 апреля 1978 г.р. Директор, ООО "СН-98".	5.Соболев Николай Иванович, 23 апреля 1970 г.р. Начальник, Таттинской РЭС, ЦЭС ОАО АК "Якутскэнерго".	

№	ФИО	Избирательный округ	Дата рождения	Партийная принадлежность	Избирательный округ
1	Гулев Василий Васильевич	Председатель улусного (районного) Совета МО «Чурапчинский улус (район)»	07.08.1968	член	Когалынецко-Марьяччанский
2	Гулев Николай Николаевич	Директор ЧРССОШИ им. Д.П.Коркина	02.11.1966	член	Мугудайско-Телегейский
3	Захаров Афанасий Афанасьевич	Автономное учреждение редакционно-издательского объединения «Сага олох», редактор-директор.	10.12.1971	член	Чаранско-Центральный
4	Дьяковский Михаил Владимирович	Директор Чурапчинской СОШ им. Н.М.Павлова	21.11.1955	член	Новгородовский
5	Окопешников Яков Павлович	проректор ГБОУ ВПО ЧГИФКАС,	24.06.1969		Новгородовский
6	Ушницкий Руслан Викторович	Чурапчинской участок ООО «Сага Спец Гранс», начальник	29.08.1978		Чаранско-Центральный
7	Тобохов Семен Владимирович	МКУ УО	25.03.1965		Ожулунско-Хатылчанский
8	Дьяконов Николай Викторович	Администрация МО «Чурапчинский улус (район)», главный специалист	06.01.1982	член	Когалынецко-Марьяччанский
9	Захаров Петр Петрович	ООО «Профстрой», зам. ген. директора	24.08.1966		Кытанахско-Арылахский
10	Макаров Иван Григорьевич	Чурапчинской филиал ГУП ЖХ РС(Я), председатель профкома	26.06.1952	член	Усун-Кельский
11	Константинов Василий Молатович	Начальник ЕДДС Чурапчинского улуса	01.08.1982		Мандагайский
12	Аржаков Николай Афанасьевич	СХПК «Чурапча», зам. председателя	23.03.1956		Когалынецко-Марьяччанский
13	Кузьмина Александра Петровна	СХПК «Чурапча», зам. охладом	14.05.1954		Халкытско-Чакарский
14	Савин Егор Иванович	Филиал Чурапчинского ГУП ЖХ РС(Я), директор	23.08.1956	член	Алгарско-Вахытский
15	Чичигинаров Константин Константинович	МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса», начальник	09.04.1967	член	Ожулунско-Хатылчанский
16	Попова Фанна Ивановна	Марьяччанское ПО, зам.председателя	29.10.1960		Чаранско-Центральный
17	Петров Симон Васильевич	ООО «Дорожник», зам.ген.директора	29.03.1978	член	Холтогонско-Хадарский
18	Макарова Варвара Васильевна	ДО Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Чурапча, управляющий	10.11.1962		Соловьеско-Болтогонский
19	Васильева Светлана Даниловна	Филиал Сахатранском ОАО «Роснефтеком» ЛПЦ №33, начальник	26.02.1954	член	Когалынецко-Марьяччанский
20	Неустроева Александра Васильевна	МБОУ «Чакарская СОШ им. С.С.Яковлева - Эрилик Эристана», директор	01.12.1962	член	Халкытско-Чакарский
21	Аропков Инокентий Николаевич	ООО «Техосмотр»	29.06.1970		Чаранско-Центральный
22	Яковлева Марьяна Николаевна	МБДОУ ЦРР – д/с «Мичыл» с. Чурапча, заведующая	12.05.1959	член	Чаранско-Центральный
23	Филиппов Константин Инокентьевич	МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса (района)», юрист	20.01.1981		Холтогонско-Хадарский
24	Смирников Василий Васильевич	Крестьянское хозяйство «Опокоос», глава	22.04.1954		Мугудайско-Телегейский
25	Уорова Надежда Васильевна	МКУ «Управление образования», зам.начальника	29.09.1977	член	Алгарско-Вахытский
26	Барашков Владимир Петрович	Администрация МО «Чурапчинский улус (район)», зам.главы по строительству	12.04.1978	член	Кытанахско-Арылахский
27	Окопешников Иван Иванович	Училище Олимпийского резерва, зам.директора	26.07.1965	член	Алгарско-Вахытский
28	Собакит Семен Иванович	МБОУ Соловьеская СОШ им. П.М.Васильева	09.10.1977	член	Соловьеско-Болтогонский
29	Неустроев Константин Константинович	МКУ «Управление сельского хозяйства» Чурапчинского улуса (района), зам.начальника	16.12.1981		Ожулунско-Хатылчанский
30	Захаров Дмитрий Иванович	Крестьянское хозяйство «Куга», глава	23.10.1966		Арылахско-Кытанахский
31	Мохначевский Александр Андреевич	Кредитный кооператив «Чаппара», председатель	20.07.1982		Алгарско-Вахытский
32	Луковцев Гаврил Гаврильевич	Пенсионер	17.07.1954		Холтогонско-Хадарский
33	Виткоуров Пантелеймон Гаврилович	МО «Сыланский явелег» зам. главы	22.01.1964	член	Усун-Кельский
34	Болдовский Алексей Сергеевич	МО «Чурапчинский улус(район)» ЕДДС, диспетчер	01.03.1986		Мандагайский

Тэрилтэ түбүгэ

ЫРААҢЫРДЫҔЫ ҮЛЭЛЭРИГЭР

Муус устар ый улуустууттар ырааһырды ыһынан биллэрбиттэн турар. Ыһыт сайын Боотуруускай улуус торуттаманы 375 ыһыт уонун 19-с "Манчаары оонһууларын" ыһыгарыһынан улуус киһинн ырааһырдыа саргыһын соруга хаһаантыһааһар даһаны күүүсэ турар.

Дьон олорор уопсай дьылларын бөх төһөр урваларын, суулеттары ыраастааһынга, көрүүтө-харайыһа "Хаһын" тэрилтэ үлэһирбиттэни хамсааһын үчүгэй өтүгүт уларыта. Итинн уопсайга олорооччулар, дьон-сэргэ көрө-билэ ыһыһар, мэхтанар. Сылбаалканы көрүү-ха-

райыт эмтэ киирэрэ көрөр.

Бу тэрилтэ сайлааччыта Владимир Дмитриевич Сидцевтии сыбаалка туругун көрө тийдэбит. Эрдэ бөрү-сыһыт иһирдэ киллэрбэһэ, олбуор таһыгар тороллорун туһунан "Сага олох" хаһыага үөрөтүөчү Вероника Дьяковская суруйан турар. Иһирдэ киирбөт гына бүүтүү торуу суоһун иһин балаһыанһа сөччө уларытбатах. Киирээт, ырааһаһа эрэ сүөкэһинэр түгэһэ киирэрэ мэйэй онороллор.

(Салгыһын хаһыат 2-с стр. көр).





БООТУРУУСКАЙ УЛУУС. ХОПТОБОЛОР

Хоптобо нэһилиэгэ Боотуруускай улуус историятыгар биир ураты миестэни ылар. 2000 с. Дьокуускайга "Хоптобо хоһуун үлэһиттэрэ, айар талааннаахтара" дьэн кинигэни Е.П. Капитонова суруйан таһаартарбыта. Бу кинигэ бэрт элбэх история кэрчигин арыһан биэрэр. Ол эрээри бу кинигэ киирбити хос хатылаабакка, Хоптобо суруллубут историятыгар эбэн, төрөөбүт-үөскээбит нэһилиэгим туһунан маньны суруйуохха сөп.

Федот Захаров Боотуруускай улуус сахаларын төрүт уустара документальной очеркатыттан ылан суруйдааха: "... Хадар улахан нэһилиэк, Бабаца, Хоптобо, Таатта-Хоптобо, Амма Хоптобо, Вайуот, Төнгүргэс, Уоҕан, Эмэнныи дьэн аҕа уустаах. Былыргыта Хатылы ууһа. Хадар уонна Уйулца дьэн олоһуоттара үһү дьэн ааттара эрэ иһиллэр. Эмэнныи дьэн дыахтар эбитэ үһү. Кини Үөдэй дьэн баай кини хотун ойор эбит. Дьахтар аатынан аҕа ууһа ааттаммыта кэрэхсэбиллээк..."



Тимук 4 уоллаах эбит: Бечек, Ясаул, Бечек, Балтуга, Бөтөс. Балартан Назаровтар, Фоминнар, Гермогеновтар, Поисеевтар, Платоновтар, Осиповтар, Лукиннар, Кириллиннар үөскээн тахсыбыттар.

Үөдэй Эмэнныи дьэн ойор олус элбэх уол оҕроһоммут уонна халын Хадары тэнипитт. Уолаттара: Баҕа, Марган, Килэн, Тураах Орҕуһоһ, Абылыгы, Бөтөс Быһыгы, Чойук, Бекенек, Кыгчай, Ылтаһын, Убаңдай, Күрсэн Балартан Пудовтар, Анемподистовтар, Софроновтар, Тарасовтар, Романовтар, Федосеевтар, Павловтар, Харитоновтар, Эверстовтар, Филипповтар, Дьячковскийдар, Ларионовтар, Елисеевтар, Софроновтар үөскээн тахсыбыттар.

Хоптобо аҕатын ууһугар быһа хоһуйан, Эмэнныи уола Бөтөс Быһыгы уонна Тураах Орҕуһоһ ыччаттара тэнийэн, Дьэбириэһэптэр, Федуловтар, Лавровтар, Федосеевтар, Павловтар уола. араспаанньанан киирбиттэрэ буолуо.

Эмэнныи аҕа ууһугар кини уолаттара Абылыгы, Марган ыччаттара Харитоновтар, Анемподистовтар, Софроновтар, Тарасовтар, Пудовтар киирлэр.

Таатта-Хоптобо аҕа ууһа Тимук ыччаттарыттан төрүттэммит буолуон сөп. Назаровтар, Фоминнар, Гермогеновтар дьэн.

Өксөөп революциятын иннинэ Хадар 8 аҕатын ууһуттан Эмэнныи аҕатын ууһун дьоно бас-көс оруолу нэһилиэккэ ылбыттара малдьэп суох.

1914 сыллаахха Хоптобо уонна Таатта-Хоптобо аҕатын ууһа туспа нэһилиэк буолбуттарыгар Эмэнныи аҕатын ууһун кинигэ Владимир Харитонов кинээс булбута уонна 2-с Хадар нэһилиэгэ дьэн ааттанан араахсыбыттар. Оччолорго кинээһи ылбычча анаабаттар. Хайаан да кинээс өртө кинээс, кулуба өртө кулуба буолуохтааҕа. Араспыһаҕа Романовтар династиялара 300 сыл устата ыраахтаарылаабыттары курдук нэһилиэккэ, улууска баһыһаабыт дьон баһыһы тураллара. Эмэнныи аҕатын ууһуттан Николай


Тиистээх уобуручча бурдук таһын лаппаакылаах баал нөҥүө эргийэр. Бурдук тардар таас аллараа чааһа хамсаабакка хараҕаланан даарга турар. Үөһээ эргийэр таас ортоугар дьөлөһүнэн бурдук кутуллар. Маак-калэммит бурдук даарга тохтор. Уус Сэмэнчик мээлигсэти 1910 сыллардаахха туһут курдук.

Хоптоболор 1914 сыллаахха араасалларьгар сирдөрө-уоттара олус кыларас эбит. Лампаттан Хандарачайыга дылы - 6 км. Бу нэһиликтэрин устата сир. Туората Хородьуттан Диринг куулатыгар дылы - 5 км. Нэһилиэк кырапыһсатын кэрийэ хаамтааха, 3 көс эрэ кэринэ сир буолуо, былыргы кини туут хайыһарынан күн аңара эргийэр сирэ буоллаҕа. Ол иһин хоптоболор бурдук үүннөрөн, айахтары ииттэллэрэ. Бултаан-алтаан, айахтары ииттэллэрэ суох ээ. Балькытаахтары Улахан Кууһалэра оччолорго суох.

Саҕа Сөбиэскэй быһаас калбитигэр

киһэттин оскуола көрүдүрө нэһилиэк кулуубугар кубулуйара. Араас мунһахтар, кэниэрдэр, саха театры артыыстарын испэктээкиллэро барыта манна буолаллара. Нэһилиэк түмсэр кинээс оскуола-кулууп буолбута. Спортивнай саала волейболлуурга эппиэттиер үрдүк ээ. Истизнэтин мистэро курдук буолу хаһан, дьрингэтан баран, тутан таһаарыттар. Ол суотугар таһыттан көрдөхкө, уопсай оскуола үрдүгүттан чорбойоро. Көрүдүөртэн саалага киирэрэ аллараа киириэһинэн түһэрбит. Сарсыардаангы зарядка уонна физкультуура уруога 1930-с сылларга инники күөһгэ турбута. Физкультуура учууталынан Павел Титович Пинийин Дьокуускайдаағы байыаннай национальнай оскуоланы бүтэрээт, 1938-39 сылтан үлэлээбит.

Спортсаала толору гимнастическай снарядынан хааччылыбыта-бруссы, перекладина, конек, о. д. а. барыта баара дьэн оччотооһу дьон кэниэкиллэра. Ос-



Уус Сэмэнчик оҕорбут мээлигсэти

Михайлович Харитонов 1918 сыллаахха Боотуруускай улуус Мунһаһын депутаттынан талыллан үлэлээбиттэринэн биллэллэр.

Өксөөп революциятын кэнииттэн урукку дьаһалта дьоно тохтообуттара. Саҕа салалта дьоно үүнэн-сайдан тахсыбыттара. Хоптобо аҕатын ууһугар Бөтөс Быһыгы уолаттарыттан Дьэбириэһэптэр, Федуловтар, Лавровтар Дьахтар мэччийбит, Хородьу энгэр хорсөйөн олоһуоттар. Бу аҕа ууһуттан Лавровтар уоллара Чакыртан Уус Сэмэнчик кыһын ойох ылбыт. Уус Сэмэнчик (Семен Ефремов) 3 кыһаах эбит. Үһүннэригэр кини буолбуттарыгар бурдук тардар мээлигсэни онорон бэлэтиер эбит. Бука кырыттарын туора аҕа ууһун дьоно атаҕастаабыттар, убаастаатылар дьэн буолуо.

Мээлигсэ дьэн 10x10 м иэннээх, икки этээстээх дьэн саҕа үрдүктээх производственной тутуу буолар. Уус Сэмэнчик мээлигсэтигэр икки этээһигэр оҕус төгүрүччү хаамар күүрүөлээх уонна хатырыгынан сабыһаах сарай курдуктаах. Аллараа этээскэ 7 м диаметрдаах төгүрүк хатырыгынан оҕоһулубут уобуручча баар. Уобуруччаны тула (шестеренка курдук) мас лаппаакы тиистэрдээх. Быһатын этээскэ, күөрчэх курдук ортоугар суон маһынан оҕус эргийэр суон маһа иһэс этээскэ курдат тахсар.

аан бастаан үөрөхтээһин боһуруоһа турбута. Хоптоболор үөрөхтэнээхтэринэ эрэ айахытын ииттэрбит буолуо дьэн тута өйдөөбүттэрэ. Онтон 6 көс усталаах, 5 көс туоралаах улахан нэһиликтэр сүөһү-ас да көрдөхкө, аһыыр аһы булуллуо дьэн санаан үөрөхтээһингэ, оскуола тутуутугар олус ыксаабатахтара.

Хоптобо нэһилиэгин Дьэбириэһэптэр ыччаттара биирдэ тоҕо көтөн салыбыттар. 1931 сыллаахха "Кыһылы дьанда" артыал бөрсөдээтэлэ Уйбан Алексеевич Эверстов (Чуругуон) 1931-1932 сс. үөрэх дьылыгар нэһилиэк оскуолатын сэбиэдистээ. Кини быраата Миятэрэс Эверстов 1931-1935 сс. Хоптобо Сэбиэтин бөрсөдээтэлэ тастын убайдара Михаил Михайлович (Мэхээччэ). Кинилэр салыйаннар, нэһилиэккэ мээлигсэ кэнииттэн биир тыһын суолталаах тутууну, сэтгэ кылаастаах оскуоланы биир сылы иһигэр дьону түмэн, тутан, үлэһ киллэртэрибиттэра. Оскуолаҕа үөрөнөн, сүрдээх үчүгэй спортивнай площадкатыгар ооньсоон, сүүрэн-көтөн Аан дойду чемпионнара, олимпийскай чемпион үүнэн-үөскээн тахсыбыттар.

1935 сыллаахха тутулубут оскуола 20-с үйэҕэ толору эппиэттиер пана сахалыы бырайыактанан тутулубут эбит. Ол курдук, көрүдүрө сүрдээх кизг ээ. Иһигэр сценалааҕа. Онон

куола соһуруу өтгүтөр 300 м сүүрэр эргимтэлээх спортивнай площадка баара. Саас эрдэттан итиннэ хайыһар, ГТО нуорматын туттарыы ыһтыллара. Саас куурдар эрэ дэриэбинэ оҕолоро, эдэр ыччата мустан волейболлуура. 4-5 хамаандаҕа арааһан киирсэллэрэ. Быһаах былдьаһыы, араас ооньуулар күн айыы түүн 12 чааска дьэри буолаллара. Павел Титович саҕана кэниэр айы гимнастическай арвиллиэлэри онорууну оскуола үөрэнэччилэрэ үксүлэрэ сатыыллара.

Хоптоботтон байалэрин кыанар, күүстээх-уохтаах оҕолор үүнэн-үөскээн тахсыбыттар. Аҕа дойду сэриитин иннинэ Чурапчытаағы педагогическай училищени бүтэрөн, сирэ-уота суох Хоптобо ыччаттара учуутал идэтин баһыһан, оройуон интеллигенциятын төрүттээбиттэрэ. Аҕардас Дьэбириэһэптэртэн Сэмэн оҕолоро Василий Семенович, Алексей Семенович, Гаврил Семенович, Педагег Семеновна, Марфа Семеевна, Мария Семеновна Аҕа дойду сэриитэ бүтээтин кытары үксүлэрэ Диринг оскуолатыгар учууталынан үлэлээбиттэрэ. Дьэбириэһэптэртэн бастакы учуутал идэтин ылбыт киниһэн Татьяна Петровна Эверстова буолар.

ЭРЭЛИК

(Салгыһа бөчөөтөгөннө)

